

t34_roughs_1 (TMLjkAMSSUwc- Qdv6nHLKLFwEA3y3W5AACJn)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_roughs_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_roughs_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_roughs_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_roughs_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_roughs_1 X0) \wedge (l1_orders_2 X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (k3_roughs_1 X0 (k3_roughs_1 X0 X1) = k3_roughs_1 X0 X1)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_roughs_1 X0) \wedge (l1_orders_2 X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((X1 = k3_roughs_1 X0 X1) \Leftrightarrow (X1 = k4_roughs_1 X0 X1))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k3_roughs_1 X0 X1) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow ((v2_roughs_1 X0) \Rightarrow (v3_roughs_1 X0)) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_roughs_1 X0) \wedge (l1_orders_2 X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (k3_roughs_1 X0 (k3_roughs_1 X0 X1) = k4_roughs_1 X0 (k3_roughs_1 X0 X1)))$$